

t43\_rfunct\_2 (TM-  
MvoQL3iE6AEDEaMEdPfY9a2X9jTCJDND7)

October 27, 2020

Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Let  $v8\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (\neg v1\_xboole\_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. (\neg v1\_xboole\_0 \\ & X2) \Rightarrow (\forall X3. ((v1\_funct\_1 X3) \wedge (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X1 X2)))) \Rightarrow (v3\_funct\_1 (k2\_partfun1 X1 X2 X3 (k1\_tarski \\ & X0)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0 k1\_numbers \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 \\ & (k2\_partfun1 X0 X1 X2 X3)) \wedge (m1\_subset\_1 (k2\_partfun1 X0 X1 X2 X3) \\ & (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (m1\_subset\_1 X0 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 k1\_numbers \\ & k1\_numbers))) \Rightarrow (((v1\_funct\_1 X0) \wedge (v3\_funct\_1 X0)) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 \\ & X0) \wedge ((v7\_valued\_0 X0) \wedge (v8\_valued\_0 X0)))) \end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 k1\_numbers k1\_numbers)))) \Rightarrow (v8\_valued\_0 (k2\_partfun1 \\ & k1\_numbers k1\_numbers X1 (k1\_tarski X0))) \end{aligned}$$